




L'Agence des Musulmans d'Afrique  
Koweït



Free Distribution  
Distribue' gratuitement

# SRŌ GBEDODOḌA

Egomeḑela : ZUBEÏRO

Eḑlo la : EL-HADJ ABDUL FATTAAH  
AGBONSON

Ame si toeme : EL-HADJ IMAM KASSIM MENSAH  
**Dossier de l'Islam**  
Nugomeḑelawo Dodzikipola



L'Agence des Musulmans d'Afrique  
Koweït





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LE MAWU DOMENYOTO KPLE  
NUBLANUIKPOLA FE IKOME**

[www.islamic-invitation.com](http://www.islamic-invitation.com)

Akpedada edze na Mawu nuwokatã wò la yayra kple ñtifafa neno anyi kple ame dodo mamlea si nye mia fe Bubuto si ñkoe nye Mohammed Ñtifafa kple yayra neno anyi kple, nega no anyi kple ye fe fometowo kple enutsi no la wo kple ame si wo kploe do kple donyuiwowo, Nutsifafa kple yayra neno anyi kpliwo va se de unudrogbe.

Le gbedodođa sia wo katã vo megbe la, Nunonlo sia le hozuie, eye ame siwo katã axlẽ la, ano boboe na wo, eye ye fe gomesese ha ano boboe nawo. Nonome tata si wo le eme nami kuđe Nutikoklo fe konu wo kple Gbedodođa wowo ñuti, eye wo ga fia ese siwo kuđe Nutikoklo fe konu wo kple Gbedodođa ñuti, eye wo ga fia dawo me kokonyuie va se de esi me woa nya nusianu si kuđe nu eve sia wo, si woe nye Subosubo.

Wowo agbale sia be ame wo katã fe asi na su edzi, eye woa srõe awo edzi abe alesi wo kpoe le agbalẽ la me ene. Nu eve sia wo fe srõsrõ kple wo wowo la na nye nusike woa wo woanyo nyuie abe alesi wo kpoe le agbale la me ene. Eye na subo Mawu kple wo dzi blibo yeawokatayi.



## FATIHA (UUUU)

### LE MAWU DŌMENYOTŌ KPLE NUBLANUIKPŌLA FE ŊKŌ ME

1. Kafu kafu, na Mawu xexeawo katã fe Afeto.
2. Dŏmenyoto Nublanuikpŏla.
3. Woenye Fia le ɔnudrɔgbe ŋkeke la dzi.
4. Wo subɔm mĩele, wo xɔname biam miele.
5. Dzɔmi ɔe mɔdzɔdzɔeto la dzi.
6. Amesiwo ne nyo dɔmena la fe mɔdzi.
7. Me nye amesiwo ŋuti, nedo dɔmezuidɔ, alo amesiwo bula fe mɔ o.

Sourate Fatiha sia nye All-KORAN KŌKŌE la fe nɔ si nye AL-KORAN Ta Gbãto, si ɔo kpukpui adre yi wo xlēna gasiagame le gbedodoɔa wo katã me. Efe kpukpui adre yi wo ŋuti Mawu le nufom nami le, le AL-KORAN-KŌKŌE la me. Le AL-KORAN-KŌKŌE Ta wuiatɔ kpukpui blanyivo ade kple blanyi-vo adre lia mee Mawu gbɔgbɔm le be Oh ! nye amedɔɔ meta, be mie nawo kpukpui adre siwo xlēna gasiaga me. Amedɔɔ la hã ga gbɔe nami le ye fe agbale si wo yɔbe Kudusi si nye dzedɔɔo si me alakpa me le o. Agbale Kudusi sia Moslim dasiɔe dzi tso efe agbalea wo me. Ame si se dzedɔɔo sia tso Amedɔɔ (SAW) fe nume lae nye Abu Huraira yefe ŋkɔ ŋutoe nye Abdu Rahaman Bun SUAXAR ADEWUSI. Abu Huraira gbɔ be me se Amedɔɔ (Saw) gbɔgbɔm be, Mawu gbɔ be, ye ma gbedodoɔa le ye kple ye fe kluviwo dome ɔe mama akpa eve me. Nusianu si kluvi nye bia la eline.

Ne kluvi gbɔ be Al-Hamdu Lillahi Rabila Alamin, si gɔme nye Kafu kafu na Mawu xexeawo katã fe Afeto. Mawu ɔoa ŋube, kluvi nye kafu. Ne kluvi ga gbɔ be Ar-Rahmani-Rahim si gɔme enye Dŏmenyoto Nublanuikpŏla. Mawu ɔoa ŋube kluvi nye yram. Ne kluvi ga gbɔ be Maliki Youmid-Diin. Si gɔme enye, Woe nye Fia le ɔnudrɔgbe. Mawu gbɔ na be, Kluvi nye Domɔedzi. Ne kluvi ga gbɔ be Iyaka na'budu wa iyaka nastain, si gɔme enye Wo subɔm miele, wo xɔname biam miele. Mawu ɔoa ŋu be, Eya le nye kple kluvi nye dome.







Ame-Dòdò Rasululah yae nye ame Dòdò kpòtò, eye Ame bubua òkeke maga va o.

### **ISLAM FE GÒMÈDOKPE EVE LIA**

Islam fe gòmedokpe eve lia ya nye Gbedodoḍa si nye Islam xòsea fe sòti si seṅu wu gòmedokpe wo katā ne gbe gòmedokpe eve si woe gbò be me òḍase be Mawu òka hō koe li, eye Mohammad Rasululah nye Mawu fe Ame Dòdò. Eva le Adzedòḍo si me alakpa me le o me be Mawu fe Ame Dòdò la le gbògbòm be vovototo si le mia wo kple Dzimaxòtòwo kple Tròsubòla wo do me la enye Gbedodoḍa. Jabril yae gbò be Mawu fe Ame Dòdò gbò nya sia, eye Mouslim ye da asi òḍzi be enyo.

### **SE SI WOE KUḌE GBEDODOḌA ÌJUTI**

1. Dzaḍzenyenye, dzaḍzenyenye sia kuḍe wo ame blibo la fe agbaze òti.
  2. Ekuḍe wo nudodoa wo òti. Anea fe agbazea fe òḍofo òti ye dzaḍzenyenye la li ò.
  3. Ekuḍe afisi ne gbeaḍoge ḍa le la òti.
- Ame fe agbazea fe òḍofo òtisi ye dzaḍzenyenye la li ò. Òḍofo sia ma ò go eve me.
- Gbàtò ye nye òḍofo sui tò. Sui tò sia ya enye dzizizi

na nutikòkò fe kònu wo wòwò. Nenye be nudo le ame òti le ye fe ḅò abe aḍḍò ḍòḍò alo ne nudo le ame fe meḅe si nye aya alo kpòxa dede la, esia woe wo yòbe sui tò.

Òḍofo eve lia si nye òḍofo gātò yea nye dzizizi na ame fe Tsilele.

Nusi na Tsilele tròzu dzizizi na ame woe nye. Ne ame kudrò eye wo nye tsi alo ne ò kple srò alo ne Nyònudogo le afeme alo wo dzivi. Ke nusia woe hena tsi lele vee, eye wo zu dzizizi na ame.



## TSI LELE KOKOE

Tsilele yae nye be na kotsia de wo n̄uti gbale katã tso wo ta dzi va se de wo afɔvidea wo dzi, eye nali asi wo n̄uti nyui kple tsi kokoe.

## ALEKE WO TSO LE NA TSI KOKOE SIA YE

Ne eko tsia daɖe tsi le fea vola na gblɔ le wo dzi me be, me dzi be maɖe d̄jifofo gatɔa ɖa le ɖokui nye n̄uti. Ele Mawu fe Ame Dɔɔ fe nya me be na klo wo asi wo kple wo ngo alo wo avugbɔnu yi wo n̄utsunu alo wo nyɔnunu dzi zi etɔ.

Klo wo ɖusi me fe ata zi etɔ, eye naga klo wo miame fe ata zi etɔ, eye naga klo kpɔxade fe zi etɔ.

Le esia wo katã megbe la na wo nutikoklo konua wo ɖeka ɖeka le emegbea nako tsi de wo ta dzi eye na klike tame nyuie zi etɔ. Le eya hã megbea na ko tsi de wo n̄uti gbalea katã, eye afia ɖeke matsi anyi tsi ma de o.

Tsi lele kokoea fe ɖoɖo woe nye esia wo. Eye wo ga nye monyuie tɔa, eye wo ganana n̄usẽ ame be woa teɲ ale tsi boboe. Eye wo ga nye subɔsubɔ si awɔe be ame na te agogo Mawu kpokpluie.

## NUTIKOKLO FE KONU WO

Mawu gbɔgbɔm be ele AL-KORAN-KOKOE me le Suratu Maidah si nye AL-KORAN KOKOE ta atɔa me be mia dzixɔsetɔwo ne mie tso be mia dogbeɖa la mifu n̄ukume, mia ga klo mia fe alɔwo va se de abɔkogluiɔnu mia li asi ta tso n̄ugonu atɔo yi vudome, eye mia ga tɔe va n̄ugonu. Miklo afɔ va se de afɔkɔedzi.

Mawu fe nyagbɔgblo sia nye kpeɖoɖi nya na nutikoklo fe konua wo wɔwo. Wo ma teɲ adogbeɖe ne nutikoklo fe ɖoɖo wo me li o.


Wo ma wo gbedodoɖa ne me nye be wo wo nutikoklo fe ɖoɖo wo hã fi o.

Ne nutikoklo fe ɖoɖo wo meli o la gbedodoɖa hã me li o. Mawu mexo na gbedodoɖa ne wo me wo nutikoklo fe ɖoɖo wo hã fi dogbeɖa o.




## ALEKE WO TSO WONA NUTIKOKLO FE KONUA WOE

Gbã na susui le wo dzime be ye le nutikoklo fe konua wo woge, emegbe nafonufo. Le nkude nonometata sia wo nu nyuie, eye woa fia wo ale si na wo nutikoklo fe konua woe. Gbã gblã be **Bismilahi Rahamani Rahim**, sigome nye, Le Mawu Dömenyoto kple Nublanuikpola fe Ijkomẽ. Ke dze dödöawo gome.




1. Klo wo alo evea wo nyui va se de wo alotsinu zi etõ.




2. Kutsi de wo alome atso afosonume eye natui di eye natsõ wo alovide deka atutu nua me nyui zi etõ.





3. Kutsi ɔ wo alome, eye nagboe ɔ nɔtsime, eye naga tro afi zi etɔ̃.




4. Kutsi ɔ wo alome, eye na fumoe, ke afaɔdeke me gatsi anyi mafu mafu o, zi etɔ̃.





5. Naklō wo nuḡusi lōtsinu va se ḡe abōkōgluinu zi eḡ.




6. Klō wo mia lōtsinu va se ḡe abōkōglui nu zi eḡ.





7. Wɔ tsi ɔ́ ɔ wo alɔ eveawo, eye na tso lilita tso ngonu tso yi uɔdome aga trɛ gbɛ zi ɔka.



8. Wɔ tsi ɔ́ ɔ wo alɔ, eye natsɔ nyagblɔ loviɔ evea wo ade wo to evea wo me, eye na tso degblefetsu lo eveawo ade toa wo gɔme, eye na tutu toa wo me kple egodo nyuie.





9. Naklɔ wo ɔsifo nyuie vasedɛ afɔkɔe dzi zi etɔ.



10. Klɔ wo miafo nyuie vasedɛ afɔkɔedzi zi etɔ.



**NUSI WO ME GBLENA NUTIKOKLO FE  
KONUAWO O NE NYE BE ENLO DEKA  
ALO EVE BE, KE NE DE ETŌ LA EKEMA  
WO NUTIKOKLO KONUA FE ĐOĐOA  
GBLE**

1. Naklo wo alo eveawo va se de wo alotsinu.
2. Kutsi de wo alome ade nume atso afoso nua me.
3. Kutsi de wo alome, eye nagboe de notsime, eye nagafi.
4. Nali asi wo ta tso uđome tso va ngonu.
5. Nali asi wo toa wo me.

Ne enlo đođosiawo dometo evea de wo be la megble nane ke o, ga ke ne enlo đođosiawo dometo etŏ be la ke wo nutikoklo đođoa wo gble.

Ke ne ewo wo la yayra le eme nawo. Gake ne me woe o la me gble naneke le wo nutikoklo fe đođoa wo nu o. Ke de ko yayra me le eme na wo o. Ne ele egomedze ge la na dze egome kple đusi gasia game. Nene make nu sia nu si nawo la nadze egome kple Bismilahi sigome nye Le Mawu Dömenyoto fe nkome.

**NUSIA WOE GBLENA NUTIKOKLO KONU  
FE ĐOĐOAWO**

Nusi gblöge mie le la woe gble na nutikoklo fe đođoa woe nye esia wo gböna, woa woe ga nye dzizizi be ame naga gbugbo awo nutikoko konua wo fe đođoa wo ake.

1. Nunadogo le wo ngö alo ađudö, eye nunadogo le wo megbe abe aya alo kpöxa dede.
2. Ame nadö alö atsome.
3. Ame manö eđokui me o.



## ATAYAMMOU

Atayammou ele Islam me, Mawu gblɔ le Al-Krankɔkɔea me le kpukpui Maida me be, Ne ameaɖe le mia dome si nye dɔnɔ alo wo nye mɔzɔla alo eyi kpɔxa ga trɔ gbɔ alo amea ɖe dɔ kple srɔa, eye wo me kpɔ tsi o la, ke mia wo Atayammou kple eke siko mi tso mia fe alo evea wo tso anyigba atso atutu ŋku me, eye mia ga tso miafe alo evea wo agatsɔ anyigba, eye natsɔ wo mia la atutu wo dɔsilo ta tso yi wo abokoglunu aga trɛ agbɔ va wo dɔsi la me eye natrɔ dɔsi la ha ɖe wo mia la ŋuti abe gbɔta ke ene. Mawu fe nya sia, mia fiam be Atayammou me li na ame sia me o, ne gbe ame si me kpɔ tsi o kple ame si naɖe anabe materɛ awɔ tsi ŋɔ o. Ame eve sia woe Atayammou ɖe mɔ na.

## ALEKE WOWO NA ATAYAMMOU

Ne enye mɔzɔla, eye me kpɔ tsi awɔ nutikɔklɔ ɖɔɖɔa wo o la, alo enye dɔnɔ, eye tsi ŋɔwɔwɔ aɖefu nawo le tsilele me alo nutikɔklɔ fe ɖɔɖɔawo me la, yemayi me ye wo ɖemɔ be, na wo Atayammou abe ale si mia gblɔe ene. Na tso wo alofome eveawo atso anyigba si kɔ, eye na wu wo alofome evea wo dzi ɖe wo mo eye na flu aya ɖe wo me atso atutu wo ŋkume eye aga tutu wo nuɖusilo va se ɖe abokoglui nu, eye nagatutu wo mia lo hã nene ma. Ke le efe megbea na yi adogbeɖa.

## ESE SI WO GA KUÐE GBEDODOÐA


### ŊTI LA

1. Ame sia ame na lebe na ye fe ama. Ke ŋtsu fe ama si gblɔm wo le, le gbedodoɖa yiawoe nye tso ye fe avugbɔnu va se ɖe ye fe klotevinu ke. Eye Nyɔnu fe ama ye nye tso ye fe afi sia afi ne gbe ye fe alo va se ɖe yefe alɔsinu kple ye fe ŋkume.
2. Na dogbeɖaɖe gafɔfoa dzi tututu. Ne amea ɖe dogbeɖa, eye ye fe gbedodoɖa me sɔ ɖe gafɔfoa dzi o la ye fe gbedodoɖa me nyo o.
3. Ele nawo be na dzenɔ Ka'ba afi adogbeɖa. Ye fe gɔme koe nye le wo gbedodoɖa wo katã me la na trɔ wo ŋku me adze Mawu fe xɔa.

## GBEDODOÐA

Ese si wo mie gblɔ va yila dzizizi fe se fe ɖɔɖɔwo nye na gbedodoɖa. Eye wo hiã be mia tso wo adedɔwɔwɔme afi adogbeɖa, eye wo ga le sea wo me be ame na wo nutikɔklɔ kɔnua wo, eye woa dogbeɖa ɖe yeyiyia dzi, eye na trɔ wo ŋkume aɖɔɖa Ka'ba, eye wo dzi natrɔ ɖe Mawu nu, eye na wo nusi mia gblɔ.





1. Gbã na dze gbedodoḡa gɔme kple **Mawue Nyegãwu**, Na wu wo asi evea wo dzi vase ḡe wo abogbadzi, eye na gblo be **ALA-HUAKUBAROU** esia wo yɔ na be Takbiratul-Ihram. Ye fe megbea. Mawu yɔyɔ he na gbedodoḡa uvu. Du-a-ul Istiftah.

**Subaha-naka Ala Huma wabih-amdika watabaraka-ismou-ka wata -a-la jaduka wala-ila ha gayiruka.**

Fatihah. le fatiah fe me gbea na xlẽ kpukpuia ḡe si nanya ḡe tame tso Al-Koran Kɔkɔe la me. Gbedodoḡa atɔ si wo wo ge ne le, le ŋkeke ḡekame fe Raka gbãto eveawo me ye na xlẽ Fatiah, eye na xlẽ kpukpui si ne nyanyuie la akplɔe ḡo. Ke le Raka kpɔɔawo me la Fatiah ko na xlẽ .

Ke le Surat alo kpukpui si wo ne nyanyui la fe do metɔa ḡewoe nye. Abe Izadza alo Kulhuwa Allahu.

**FATIAH KɔKɔE LA YE NYE SI**

“Al-hamdu lillahi rabbi al-‘alamin ar-Rhaman ar-Rahim, maliki yawmi-d-din, iyyaka na‘bubu wa iyyaka nasta’in, ihdina-s-sirata-l-mustaqim, sirata-l-lazin an‘amta ‘alayhim, gayril-magdoubi ‘alayhim wa la-d-dallin.“ **Amin**

**QUL HOUA-LAHL LA YE NYE SI**

“Qul boua-l-lahu ahad, Allahus-Samad lam yaled wa lam youlad, wa lam yakon lahou koufouan ahad.“


**IZA JA’ A LA YE NYE SI**

“Iza ja’a nasrul-lahi wal-fath wa ra‘ayta-n-nasa yadkhouloun fi dini-l-lahi afwaja fa sabbeh bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana Tawwaba.“





2. Le Fatiah kple kpuikpuiawo xexlẽ vɔ megbea la, nagblo ALA-HUAKUBAROU, eye nabɔɔ ale klo agblo be **Subhana Rabbiya-L- azim** ke amea dɛwo tsɔa wa **Bihamdihi** kpe na dɛ ejtsi eye na gblɔe zi etɔ.



3. Na tɔ, eye nadzɔ dɛ tsitreɔ, eye nagblo be **Sami-a-lahi li man hamidah** wa lakal-hamd alo Rabbana Lakal-hamd.

Ne ele amewo fe ŋɔ, eye ne wɔ Imam alo ŋɔɔɔla alo woɖeka koe le gbeadomɖala. Na gblo be **Sami a-lahi li mam hamidah**.

Ke nenyɛ be ele ŋɔɔɔla fe megbe la na dɔ nu be **Rabama walkal Hamdou**.





4. Na dzeklo atso mo anyi agblo be **Allahu Akbar** aga gblo le mo tsotsɔ anyi me be **Subhana Rabbiya-lala wa bihamdihi** zi etɔ.




5. Na fɔ ano anyi adzo agblo be **Allahu Akbar** Anyi nono sia fe gomee nye nana anyide wo miafɔdzi, eye na tso wo dusifɔvide atogu, eye wo alɔ evea wo na no wo klota ke wo dusime lɔa na le wo kloa sesiɛ ke nyagblovide ya la na dzoka, eye na gblo be **Rabiegefirlii war-hamlia woah-Dii-Nii wa-affi-nii War-zuk-nii wagbur-nii.**






6. Na gatsɔ mo anyi agblɔ be **Subhana Rabbiya-L-a'la wa bihamdihi** zi etɔ.



7. Na fɔ atsitre agblɔ be **Allahu Akbar** ke esia fia be Raka gbãtɔa wu enu. Abe alesi ne wɔ gbãtɔa ye la nene ma tutu na wɔ kpɔtɔea wo hae.





8. Ne ewo Raka eve lia vo, eye ne fɔ le mo tsotsɔ anyi eve lia me la na no anyi agblo be **At-tahiyyat lillah, azzakiyat lillah, wat-tayyibat as-Salaouat lillah, as-salam alayka ayyuhannabi wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salam alayna wa ala ibadillahi-s-salihin, ashhadu anna la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh.**




Ne nye As-Subah alo Fofome fe gbedodoḡa ye la Rakat eve ko wo nye. Ke le At-tahiyyat fe me gbe la agagblo nya ḡe wo ake, eye na ḡe **As-Salamu aleykum wa rahamatullah.**

Ne nye Al-Maghreb alo yetoḡoḡo fe gbedodoḡa si nye Raka eto alo Al-Isha, Az-Zouhr, Al-Asr si woe nye Zāme fe gbedodoḡa kple yetrome fe gbedodoḡawo la Raka ene wo nye, eye le At-tahiyyat eve lia fe megbea wo gblo na be **Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Mukammad Kama Sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barek ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi-l. Alamina innaka hamidou majid.**




ye fe megbea Alahuma in Awuzubika min azabi jahanama wamin azabil kabri wamin Fitinati masihu dajalii wamin Fitinatii mahгаа wa mamati.

Alahuma inii zalamtu nafii zul-man kasiran wala yagfiru zunuba il-la anta fagfirlil magfiratan min in dika war-ham-nii in-naka antal gafur-rahim Rabana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan a-akinaa adhaaban-nar.



Le nya sia wo gbogblo me la wo alo evea wo nana abe ale si ne wo gbāta le At-tahiyyat me ene.

Eme gbe na trō wo mo dōdō wo dūsi me, eye na gblo be **As-Salamu alaykum wa rahamatullah,**



eye na ga trɔ wo mo dɔdɛ wo mia me aga gblɔ  
ake be **As-Salamu alaykum wa rahamatullah.**  
Afi sia ye gbeodɔɔ wu nu dɔe nye sia.

## GBEDODOÐAWO YEKAYIE WOWONA WO FE RAKA WO ?

1. Fɔfɔme fe gbedodɔɔ kple efe yeyiɔ fe gɔmedzedze ye nye ne xixame dze kɔkɔ, eye ne kpɔ keklɛ dodom tso vivitia me ko na nya be ye fe yeyiɔ la va dɔ vɔ. Eye ye fe nu wuwue nye eyea fe dodo.

Ne edɔ alɔ tso eme, eye eyea dogo afi ne fɔ le yeyiɔ fe megbe la ele na wo be na xe fɔfɔme fe gbedodɔɔ fe fe. Ke me ga deɛ totitri me abu ase alɔ fe vivi agblɔ be ne yeyiɔ vayi vɔ hã, ya vaxe gbedodɔɔ fe fe o. Ye fe Raka yae nye Raka eve.

2. Gbedodɔɔ eve lia ye nye nɔdɔ me fe gbedodɔɔ ye fe yeyiɔ si me wo doagbeɔ le la ye nye ne eyea dzo le dzifo titina la ke yeyiɔ la de. Ye fe Raka woe nye Raka woa me ene.

3. Gbedodɔɔ etɔ lia ye nye yetrɔme fe gbedodɔɔ, ye fe yeyiɔ ye nye ne ame fe vɔvɔli sɔ kpli, eye wo gadzodzom lae nye ye fe yeyiɔ fe dede. Ye fe Raka woe nye Raka woa me ene.

4. Gbedodɔɔ ene lia ya nye yetɔdɔdɔ fe gbedodɔɔ, ye fe yeyiɔ ye nye eyea fe toɔdɔ va seɔ ye fe bubu. Enyo be woa wɛ kaba ela bena ye fe yeyiɔ me dzidzi o, ye fe Raka woe nye Raka woa me etɔ.



5. Zame fe gbedodoḍa ye nye gbedodoḍa atɔ̄ lia ye fe yeyiyia ye nye eyea fe toḍoḍo va na fɔfɔme fe gbedodoḍa fe vava. Ye fe Raka ye nye Raka woa me ene.

### HAHO FE GBEDODOḌA

Hahoo fe gbedodoḍa nyo wu ame ḍeka fe gbedodoḍa, yayra blave-vɔadre ye le eme na ame si woe doa hahoo fe gbeaḍa.

Ke ne ame ḍeka fe gbedodoḍa, de blibo eye wo doe ḍa wo nyo la axɔ yayra ḍeka. Hahoo fe gbedodoḍa dzea egɔme tso ame eve dzi. Le hahoo fe gbedodoḍa me la ame ḍeka nɔna ngɔ, ame sia ele ne be woa nya Al-Koran nyui awu ame wo. Ke ne Al-Koran nyala meli o la, ke ame si nya Dzedoḍosime kɔ, eye alakpa me le eme o wu ame wo katã, alo ame tsitsi si le amea wo katã me. Ame si anɔ ngɔ la na kpɔbe ye nɔ ame siwo le agbakanu le ye fe megbedome la fe titina tutu le wo fe ngɔ.

Afi ame si le ngɔ na dze gbedodoḍa gɔme la, ele ne be woa kpɔ ame si wo le agbakanu la be wo dzɔ ḍe agbakala me nyui ma hã. Ke adze gbedodoḍa gɔ me kple Allahu Akbar, eye megbetɔwo hã aḍo nu be Allahu Akbar, eye ame si le ngɔa abɔbɔ ale ye fe klo, eye ame si wo le ye fe megbe hã na wɔ nene ma.

Ne ame si le ngɔa wɔ naḍe la ekema megbe tɔwo hã na wɔe akplɔe ḍo va se ḍe gbedodoḍa fe vɔvɔ. Me nyo be ame siwo le megbedomea woa dze ngɔ na ame si le gbedodoḍa fe ngɔ si nye Imam le gbedodoḍa fe ḍoḍoḍa wo me o.

### NYɔNUWO FE ḌOḌO HE NA HAHO FE GBEDODOḌA

Ne nyɔnu dogbeḍa le yefe xɔme la enyo ne wu be woa dogo ayi aḍa dogbeḍa le gota. Ne nyɔnu be yayi adogbeḍa le Hahoo me la, ele ne be woa te eḍokui ḍa le dzadzraḍo vivivo wogbɔ kple ami-vevi sisi gbɔ alo nusi wo ko atɛɛ atrɔ ntsu wo fe susu ḍe eya mea nɔ.

Eva le Dzedoḍokɔkɔ si me alakpa me le o la me. Afi si Omar fevi gbɔgbɔm le be Amedoḍo (SWA) be mi gagbe na mia fe nyɔnuwo be wo megado hahoo fe gbedodoḍa o, vɔ la ne wo dogbeḍa le wo fe afewo me la enyo.

Abihurara gbɔ be Amedoḍo (SWA) gbɔgbɔm be, mi gagbe na Mawu fe klubi nyɔnuwo be wo me gado hahoo fe gbedodoḍa o ne gbe ḍeko wo maza nu veviea ḍeke ḍe wo fe nti o. Abd Dawud dasi ḍe edzi be dzedoḍokɔkɔe eve sia wo nyo, eye woa tɛɛ awɔ wo nti ḍo.

## FIDAGBE FE GBEDODOĐA

Fidagbe fe gbedodođa sia wo done đa le gbedođa xɔ me afi si amewo foafuđo le. Ne ege đe gbedoxɔa me le fidagbe fe gbedodođa me la me ga nɔ anyi o. Ke wo Raka woa me eve, eye na nɔ anyi, adzɔ gbedodođa fe yɔyɔ. Ƴgɔnɔla awɔ kuuba alo agblɔ Mawunya, le Mawunya fe megbea Ƴgɔnɔ la adogbeđa Raka woa me eve, eye amewo na kplɔe đo le gbedodođa me. Me nyo be ne Ƴgɔnɔla le Mawunya gblɔm la nu wɔwɔ bubuade nanc edzi yim le amehawo do me alo nufowo wo o. Nusi dze la ye nye be ame wo na đoto ase nusi fiam Ƴgɔnɔla le. Fidagbe fe gbedodođa exɔ đe Ƴdɔme fe gbedodođa tefe. Enye dzizizi na Ƴtsuwo ke me nye dzizizi na nyɔnuwo o. Vɔ la wome gbe na nyɔnuwo o, woa teƳsi ayi ase Mawu-nya. Đeko wo mado Ƴdɔme fe gbeđa le afe me o.

## NUXɔXLɔ

1. Ne ele gbedodođa me la, gba na le Ƴku đe ese siwo, wo đo anyi la Ƴti kple bubu, me ga fonu le gbedodođa me o, eye me ga nɔ kɔnyem le wo đusi kple wo mia dzi o. Me ganc wo asivi wo uuum o. Ne me nye nane fiam nele kple wo asivia o.

2. Ne egbedomđa la me gawu mo dzi alo amia Ƴku o, nee le tsitre gbedodođa me la wo Ƴku nanc afi si tututu ne motsɔge anyi đo la kpɔm.

Ne ebɔbo le wo klo la wo Ƴku wo nanc wo afɔvinu kpɔm. Ne etsɔmo anyi la wo Ƴtsi na tɔ anyigba.

3. Ne ele gbedodođa me la, wo susuwo nanc gbedodođa Ƴtsi, eye me ganc tame bum tso nububua đeke Ƴti o.

4. Ne ele gbedodođa me, eye netɔtɔ le Raka wo me la wo susu nenc edzi, eye nenyɔ be ewu gbedodođa nua na tɔ esi kpɔtɔ la akpe ale si wo dzebe woa nɔ sea Ƴue.

Le At-tahiyyat kpɔtɔa fe megbea na tɔ atsɔmo-anyi zi eve awɔ At-tahiyyat, eye nađe salam.

Ne kakađedzi le asi wo be Raka sɔgbɔwu alo etsɔ đekpe la ele na wo be tsɔmo-anyi zi eve le As-salamu fe Ƴgɔ alo ye fe megbe. Le motsɔtsɔ anyi zi eve sia me ye awɔe be ale si ne tɔtɔ le Rakawo me la woa đođo. Eye wo yɔne be Motsɔtsɔ-anyi.

Sah-wi.



## NAFILA SIWO AMEDODO (SWA) WO

Ya ye nye gbedodoḍa siwo Amedodo (swa) wo na yeawokatāyi. Ewo na wo yeawokatāyi be ya te agogo Mawu. Do ngo na Fofome fe gbedodoḍa la ewo na Raka eve alo ene. Le ndome fe gbedodoḍa vo megbea ega wona Raka eve alo ene ake.

Le yetrome fe gbedodoḍa fe ngo la ewo na Raka ene.

Le yetodoḍo fe gbedodoḍa fe megbe la ewo na Raka eve alo ene alo woa me ade.

Le zāme fe gbedodoḍa fe ngo la edo na Raka eve alo ene ḍa.

## GBEDODOḌA ḌEKA HŌ (AL-WITR)

Gbedodoḍa sia nye Mawu fe Amedodo (SWA) fe do sesē to si n̄uti me ḍe na si le o. Ale si wo tso wo ne, wo wona Raka ḍeka, wo wona Raka adre, wo wo na Raka wuiḍeke wo wo na Raka wuietō.

Ke esi wo wona edziedzi la ye nye Raka woa me etō.

Wo wona Raka eve, eye wo ḍena As-Salamu eya megbea wo ga wona Raka ḍeka, eye wo ga ḍena As-Salamu.

Ke le Raka gbātōa me la Fatiah fe megbe la wo xlē na Surat alo kpukpui Al-Alla, eye Raka eve lia le Fatiah fe megbea la wo xlē na Surat alo kpukpui Kafirun.

Le Raka etōlia me le Fatiah fe megbea wo xlēna Qul-houa-l-lahad.

## GBEDODOḌA LE ŊKEKE TŌXE EVEAWO DZI

### AZĀḌUḌU (I D)

I.D Nye Islam fe azatōxe si wo ḍuna. Eye ID woa me eve ye li.

1. ID Enye Islam fe azā gaa ḍe si dzi wo da ngo ḍo be Idul-Adha si nye azā gaa tōa le Islam me si woḍuna le yleti si wo yo be Dhul-Hijjah si nye Islam fe yleti wuieve lia fe ŋkeke ewo lia dzi si dzi wo wu na lā le.

2. Ke ID eve lia ya ye nye azāḍuḍu suie to si dzi wo da ngo ḍo be Idul-Fitr eya ye nye azā suie siwo ḍuna le yleti si wo yo be Ramadan fe vovo alo ye fe nu wuwu, siwo ga gbo na be nututu.

Mibla nu ne miekpo Ramadan fe yletia.

Ramadan fe yletia ye nye yleti asieke lia.

Mitunu ne mie kpo Shawwal fe yletia. Yleti sia ye nye yleti ewolia.

## **DŌLELE FE GBEDODOḌA**

Ne nye be nele dōlem la dzizizi wo nye na wo be na wo gbedodoḍawo katã. Ne dōlelea me ḍe mō nawo o la aten anō-anyi nōfe adogbe ḍa faa. Ne ma ten anō anyi o la, ke mlō anyi ḍe wo ḍusi bō dzi, eye na dogbea ḍa. Ne eya hã manya wo na wo o la, ke za wo ta natsō dogbea ḍae. Ke ḍeko motsotsō anyi ya la wo ta nayi anyigba awu wo klo lele tōa.

## **MŌZŌZŌ FE GBEDODOḌA**

Enye mōzōla fe ḍoḍo be gbedodoḍa si wo katã wo donadā Raka ene la, na doedā Raka eve ko. Ele na wo mōzōla be na fofu ḡdōme kple yetrōme fe gbedodoḍawo ḍe du adodā ḍekae.

Nene make aga ten afofu yetoḍoḍo fe gbedodoḍa kple zãme tōa adodā zi ḍeka. Ne nye be yeyiyia me de o, alo evayi vō hã la, mōḍeḍe lina wo be aten adogbeadā.

Ne ewu gbedodoḍa nu vō la na bia wo hiãhiãwo tso Mawu si me.

[www.islamic-invitation.com](http://www.islamic-invitation.com)